



АКАФИСТ
СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

СИБЭТИИТЭЛ НЬКУОЛАБА
АКАФИСТ



КОНДАК 1

Возбрáнный Чудотвóрче и изрядный угóднице Христóв, міру все́му источáяй многоцѣнное милости міро и неисчерпа́емое чудес мо́ре, восхваляю́ тя любóвию, Святителю́ Никóлае; ты же, я́ко имéяй дерзнове́ние ко Го́споду, от всяких мя бед свободи́, да зову́ ти: Ра́дуйся, Никóлае, вели́кий Чудотвóрче.

ИКОС 1

Ангела́ о́бразом, земна́го су́ща естество́м яви́ тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель; благопло́дную бо добро́ту души́ твоея́ провидев, преблаже́нне Никóлае, научи́ всех вопи́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, от утробы́ ма́терния очище́нный;
ра́дуйся, да́же до конца́ освяще́нный.

Ра́дуйся, рождéнием сво́им родителéй
удививый; ра́дуйся, си́лу душе́вную
а́бие по рождестве́ явивый.

Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния;
ра́дуйся, цвѣте́ Божественна́го сажде́ния.

Ра́дуйся, лозо́ добродете́льная
виногра́да Христóва;
ра́дуйся, дре́во чудото́чное
рая́ Иисúсова.

Ра́дуйся, кри́не райска́го прозябе́ния;
ра́дуйся, міро Христóва благоуха́ния.

Ра́дуйся, я́ко тобою́ отгони́тся рыда́ние;
ра́дуйся, я́ко тобою́ прино́сится ра́дование.

Ра́дуйся, Никóлае,
вели́кий Чудотвóрче.

1-Ы КОНДАК

Сөзүмэр суоллары онгорор сүдү буойун, бүтүн аан дойдуну абырыыр миро күндү арыытын, Тангара эриэккэс бэлэжин уолбат муората, Христоска уһулуччу таптаппыт сибэтиитэл Ньюкуола, мин эйигин таптыыр сүрэхпиттэн айхаллыбын. Эн Айыы Тойонго ыкса чугаскын, онон миигин бары эрэйтэн-буруйтан быыһаа; мин эйиэхэ уруй-айхал тылларын этэбин: Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онгорооччу.

1-Ы ИКОС

Баары барытын айбыт Айыы Тангара эйигин, сирдээҥи айылгылаах киһини, аанньал мөссүүннээн көрдөрбүтэ, алгыстаах Ньюкуола. Онон биһигини эн үтүөкэннээх амарах дууһаҥын өйдөөн маннык ыллыырга үөрэт:

**Үөр-көт, ийэн иһигэр эрдэххиттэн ырааһырбыт;
үөр-көт, олоҕун түмүктэниэн инниттэн
сибэтиэй буолбут.**

**Үөр-көт, дьиктитик төрөөн дьонгун сөхтөрбүт;
үөр-көт, күн сириҥ көрөөт да, дууһаҥ
ураты күүһүн көрдөрбүт.**

**Үөр-көт, Тангара эрэннэрбит сириҥ кэрэмэн
саада; үөр-көт, Тангара үүннэрбит сибэккитэ.**

**Үөр-көт, Христос бинэҥирээтин толору
астаах лабаата; үөр-көт, Иисус ырайын
эриэккэс сүмэһиннээх маһа.**

**Үөр-көт, ырайга үүммүт кэрэ үүнээйи;
үөр-көт, Христос дыргыл сыттаах миро
арыыта.**

**Үөр-көт, эн көмөҕүнэн биһиги санаарҕабылы
кыйдыыбыт; үөр-көт, эн көмөҕүнэн
үөрүүнү билэбит.**

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онгорооччу.

КОНДАК 2

Видяще твоих мир излияние, Богомудре, просвещаемся душами и телесы, дивнаго тя мироточца живонбсна, Николае, разумюще: чудесы бо, яко водами, благодатию Божиею изливающимися, напаяеши верно вопиющих к Богу: Аллилуиа.

ИКОС 2

Разум неуразуменный вразумляя о Святей Троице, был еси в Никее со святыми отцы поборник исповедания православныя веры: равна бо Отцу Сына исповедал еси, соприсносущна и сопрестольна, Ариа же безумнаго обличил еси. Сего ради вернии научишася воспевати тебе:

Радуйся, великий благочестия столпе;
радуйся, верных прибежища граде.

Радуйся, твердое Православия укрепление; радуйся, честное Пресвятыя Троицы носило и похваление.

Радуйся, Отцу равночестна Сына проповедавый; радуйся, Ариа возбесившагося от Собора святых отгнавый.

Радуйся, отче, отцев славная красот; радуйся, всех богомудрых премудрая доброто.

Радуйся, огненная словеса испущаяй; радуйся, добре стадо свое наставляяй.

Радуйся, яко тобою вера утверждается; радуйся, яко тобою ересь низлагается.

Радуйся, Николае, великий Чудотворче.

2-С КОНДАК

Тангара дирин муударанын бэлэх ылбыт Ньюкуола, биһиги эн абыраллаах миро арыгыгын көрөммүт, эйигин өйдөөммүт, дууһалыын, эттиин-хаанныын сырдыбыт: эн Тангара илгэлээх үтүөтүнэн энин дыктини өрүс уутунуу сүүрдэн, Тангараҕа үгээччилэр утахтарын ханнараҕын: Аллилуия.

2-С ИКОС

Сибэтиэй Ытык Үс туһунан харана өй хоппотун өйдөтөөрү, эн сибэтиэй аҕаларбытын кытта Никейяҕа сылдьан, православнай итэҕэли көмүскээбитин: кинилэргэ Уола Аҕатыныын тэнгэрин, өрүү бииргэлэрин, биир Бүрүстүөлээхтэрин өйдөтөн, өйө суох Арийы саралаабытын. Ол иһин Тангараны итэҕэйээччилэр эйиэхэ маннык ыллыы үөрэммиттэр:

Үөр-көт, Тангараҕа ытыктабыл бигэ тирэҕэ;

үөр-көт, Тангара дьоно хорҕойор куората.

Үөр-көт, Православие бөҕө кириэппэхэ;

үөр-көт, Сибэтиэйтэн Сибэтиэй Ытык Үс

айхалланар ытык дьийэтэ.

Үөр-көт, Уола Аҕатыныын тэнгэ

ытыктаныхтааҕын үөрэтээччи;

үөр-көт, абааһыга буулаппыт Арийы

сибэтиэйдэр Собиордарыттан үүрээччи.

Үөр-көт, аҕаа, биһиги аҕаларбыт кэрэ

убарастара; үөр-көт, Тангара өркөн

өйдөөхтөрүн дирин муударастара.

Үөр-көт, уоттаах-төлөннөөх тыллары этээччи;

үөр-көт, үөрэнээччилэргин үтүөтүк үөрэтээччи.

Үөр-көт, эн көмөбүнэн итэҕэли бөҕөргөтөллөр;

үөр-көт, эн көмөбүнэн сымыа үөрэҕи

самнараллар.

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дыктини Онорооччу.

КОНДАК 3

Си́лою, да́нною ти свѣше, слезу́ всяку отъял еси́ от лица́ лю́те страждущих, богоносне́ отче Никóлае: а́лчущим бо яви́лся еси́ корми́тель, в пучи́не морсте́й су́щим изрядный правите́ль, недугующим исцеле́ние, и всем всяк помо́щник показáлся еси́, вопио́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

ИКОС 3

Име́яше вои́стинну, отче Никóлае, с Небесе́ песнь тебе́ воспева́ема бы́ти, а не от земли́: ка́ко бо кто от челове́к возмо́жет твоея́ святы́ни вели́чия пропове́дати; но мы, любóвию твоею́ побежда́ем, вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, о́бразе а́гнцев и па́стырей;
ра́дуйся, свято́е очисти́лище нра́вов.
Ра́дуйся, добродете́лей вели́ких вме́стилище;
ра́дуйся, святы́ни чи́стое и честно́е жили́ще.
Ра́дуйся, свети́льниче все́светлый
и вселю́бимый;
ра́дуйся, све́те златоза́рный и непоро́чный.
Ра́дуйся, досто́йный Ангелов собе́седниче; ра́-
дуйся, до́брый челове́ков наста́вниче.
Ра́дуйся, пра́вило ве́ры благоче́стивыя;
ра́дуйся, о́бразе крото́сти духо́вныя.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от страсте́й
телесных изба́вляемся;
ра́дуйся, я́ко тобо́ю сла́достей
духо́вных исполня́емся.
Ра́дуйся, Никóлае, вели́кий Чудотво́рче.

3-С КОНДАК

Айыы Тангаралыын биир буолбут аҕабыт Ньюкуола, эн мунгу-тангы көрөөччүлэр харахтарын уутун үөһээнни илгэлээх күүһүнэн куурдаҕын, аччык-таабыттары аһатаҕын, муораҕа моһуогурбуттары быһыһыгын, ыарыһахтары үтүөрдэҕин, Тангараттан көрдөһөөччүлэргэ барыларыгар көмөлөһөҕүн: Аллилуия.

3-С ИКОС

Дьинэр, алгыстаах аҕабыт Ньюкуола, эйиэхэ сиртэн буолбакка, мэнэ халлаантан ырыа ылланыан сөптөөҕө: хайа киһи эн сүдү суолтаҕын бар дьонно кыайан тиэрдиэҕэй; ол да буоллар, биһиги эн тапталгын ылынаммыт, бу курдук эйиэхэ ыллыбыт:

Үөр-көт, Тангара үөрүн уонна үтүөкэн маныһытын үрдүк уобараһа; үөр-көт, киһи майгытын-сигилитин сибэтийдик ыраастааччы.

Үөр-көт, бары сүнкэн үтүө түмүллүбүт айыы санаалааҕа; үөр-көт, сибэтиинньэ ыраас бэйэлээх ытык дьиэтэ.

Үөр-көт, барыбытын сырдатар тапталлаах сибэтиилинньикпит; үөр-көт, кыра да күлүк түспэтэх кыһыл көмүстүү күлүмүрдүүр сырдыкпыт.

Үөр-көт, Аанһаллардыын кэпсэтэр дьоһун кыахтаах; үөр-көт, бар дьону такайар амарах санаалаах.

Үөр-көт, Тангараҕа дирин ытыктабыл холобура; үөр-көт, көнө-көрсүө майгылаах.

Үөр-көт, биһиги эн көмөҕүнэн эт-хаан имэнигиттэн быһһанабыт; үөр-көт, эн көмөҕүнэн духуобунай үөрүүнү толору билэбит.

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онорооччу.

КОНДАК 4

Бўрия недоумения смущает ми ум, како достойно
есть пети чудеса твоя, блаженне Николае; никтоже
бо может я изчестити, аще бы и многи языки имел,
и глаголати восхотел; но мы дивно Богу, в тебе
прославляющемуся, дерзаем воспевати: Аллилуиа.

ИКОС 4

Слышаша, богомудре Николае, ближнии и даль-
нии величие чудес твоих, яко по воздуху легкими
благодатными крилами навыкл еси сущих в бедах
предваряти, скоро от тех избавляя всех вопиющих
к тебе таковая:

- Радуйся, избавление от печали;
радуйся, подавание благодати.
- Радуйся, нечаемых зол прогонителю;
радуйся, желаемых благих насадителю.
- Радуйся, скорый утешителю в беде сущих;
радуйся, страшный наказателю обидящих.
- Радуйся, чудес пучино, Богом излианная;
радуйся, Закона Христова скрижали, Богом
писанныея.
- Радуйся, крепкое падающих возведение;
радуйся, право стоящих утверждение.
- Радуйся, яко тобою всякая лесьть
обнажается; радуйся, яко тобою
всякая истина сбывается.
- Радуйся, Николае, великий Чудотворче.

4-С КОНДАК

Эн онгорор дьикти суолларгын хайдах толору туо-
йуохпун өйүм хоппот, алгыстаах Ньюкуола; ону барытын
ким да кыайан ситэн ааҕыа суоҕа; төһөлөөх да омук
тылын баһылаан туран хохуйуоххун баҕарбытын
иһин, кыаллыа суоҕа; ол да буоллар, биһиги эн дьик-
титик албан аатырдар Тангараҕар ырыа ыллыырга
сорунабыт: Аллилуия.

4-С ИКОС

Тангара дириг муудараһын бэлэх ылбыт Ньюкуола,
эн амарах санааны кынаттанан кэлэн, алдьархайга
түбэспиттэри быһыһыргын ыраах-чугас дьон бары
истэн, эйиэхэ бу маннык ыллыылар:

Үөр-көт, санаарҕабылы кыйдааччы;

үөр-көт, илгэлээх үтүөҕэ тиксэрээччи.

Үөр-көт, быһылаантан быһааччы;

үөр-көт, күүтүүлээх үтүөнү түстээччи.

Үөр-көт, кыһалҕалаах кэммитигэр уоскутааччы;

үөр-көт, атаҕастааччыны

дьулааннык накаастааччы.

Үөр-көт, Тангара өлгөм дьиктитин өрүһэ;

үөр-көт, Тангара Христос

сокуонун суруйбут мэнэ тааһа.

Үөр-көт, охтубуту туруорааччы;

үөр-көт, чинник турбуттар бигэ тирэхтэрэ.

Үөр-көт, эн көмөбүнэн сымыйаны

саралыылар; үөр-көт, эн көмөбүнэн

кырдыгы кыайыыга тиэрдэллэр.

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онгорооччу.

КОНДАК 5

Боготѣчная звездá явился еси́, наставляя по мору́ пла́вающих лю́те, ѿмже смерть предсто́яше вско́ре иногдá, а́ще не бы ты предста́л еси́ призыва́ющим тя в по́мощь, Чудотворче святы́й Никóлае; ужé бо несты́дно бесо́м лета́ющим и погрузи́ти кораблі́ хотя́щим запрети́в, отгна́л еси́ их, ве́рныя же научи́л еси́ спаса́ющему тобо́ю Бо́гу взывáти: Аллилу́иа.

ИКОС 5

Ви́деша отрокови́цы, на брак сквѣрны́й нищеты́ ра́ди угото́ванныя, вели́кое твоѣ к ни́щим милосѣрдіе, преблагѣнне о́тче Никóлае, егда́ ста́рцу родите́лю их но́щию узельцы́ три злáта таяся пода́л еси́, самаго́ со дщѣрьми избавля́я от падѣния грехо́внаго. Того́ ра́ди слы́шиши от всех си́це:

- Ра́дуйся, мило́сти превели́кия сокрови́ще;
ра́дуйся, промы́слѣнія
о лю́дех пріятелище.
- Ра́дуйся, пи́ще и отра́до к тебѣ прибега́ющих;
ра́дуйся, хлѣбе неснеда́емый а́лчущих.
- Ра́дуйся, богáтство, бѣдне живу́щим на земли́
Бо́гом да́нное; ра́дуйся, воздви́жение
ско́рое убо́гих.
- Ра́дуйся, бы́строе ни́щих услы́шание;
ра́дуйся, скорбя́щих пріятное попече́ние.
- Ра́дуйся, триѣх дев непоро́чный невестите́лю;
ра́дуйся, чистоты́ усѣрдны́й храните́лю.
- Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние; ра́дуйся,
все́го ми́ра наслажде́ние.
- Ра́дуйся, Никóлае, вели́кий Чудотворче.

5-С КОНДАК

Сөзүмэр дьиктини онгорор сибэтиэй Ньюкуола, эн Тангара сулуһа буолан, суостаах муоранан устааччылары сирдиигин, кинилэргэ өлөр өлүү тирээтэҕинэ, эйигин көмөбө ынгырааччылары быһыһыгын, харабыллары тимирдээри күөйэ көтөр абааһылары кыйдыгын, итэҕэйээччилэри эн көрдөһүүгүнэн быһыһыр Тангараны ынгыраарга үөрэтэҕин: Аллилуия.

5-С ИКОС

Дьаданыга улуу амарах аҕабыт алгыстаах Ньюкуола, кыһалҕаҕа кыһарыйтарбыт аҕа эдэркээн кыргыттарын сааттаах суолга аныырдыы санаммытыгар, эн кинини бэйэтин да, кыргыттарын да аныыттан быһаары, аҕаларыгар түүн кистээн үс мөһөөччүк кыһыл көмүһү аҕалан биэрбитин. Ол иһин бар дьонтон маннык махталы истэҕин:

**Үөр-көт, аһыныгас санаа уолбат муората;
үөр-көт, бар дьон халын хаххата, суон дурдата.**

**Үөр-көт, аас аҕата, иринньэх ийэтэ;
үөр-көт, хоргуйбут дьон
бараммат-хороммот килиэбэ.**

**Үөр-көт, сир дьаданытыгар Тангара ыытар
барҕа баайа; үөр-көт, быстыбыты-ойдубуту
быһаааччы.**

**Үөр-көт, умнаһыты тута истээччи;
үөр-көт, кутурҕаннаағы уоскутааччы.**

**Үөр-көт, үс кыһы аныыттан быһаан ыал
онорбут айыы санаалаах; үөр-көт, ыраас
буоларга кыһамныһаахтык такайааччы.**

**Үөр-көт, эрэлин сүтэрбиккэ эрэл кыымын
саҕааччы; үөр-көт, бүтүн аан дойдуну
дуоһутааччы.**

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онгорооччу.

КОНДАК 6

Проповѣдует мир весь тебѣ, преблаженне Николае, скорого в бедѣх заступника: яко многажды во едином часѣ по земли путешествующим и по морю плавающим, предваряя, пособствуеши, купно всех от злых сохраняя, вопиющих к Богу: Аллилуиа.

ИКОС 6

Воссиял еси свет животный, избавление нося воеводам, неправедную смерть прияти имущим, тебѣ, добрый пастырю Николае, призывающим, егда вскоре явлься во сне цареву, устрашил еси его, сих же невреденных отпустить повелел еси. Сего ради с ними купно и мы благодарственно вопием ти:

- Ра́дуйся, усердно призывающим
тя помога́й; ра́дуйся, от неправеднаго
уби́ения избавля́й.
- Ра́дуйся, от лѣстных сохраня́й клеветы́;
ра́дуйся, неправедныя разруша́й советы́.
- Ра́дуйся, растерза́й лжу, яко пау́чину;
ра́дуйся, возноша́й сла́вно и́стину.
- Ра́дуйся, неповинных от уз разреше́ние;
ра́дуйся, и мертвецѣв оживле́ние.
- Ра́дуйся, проявителю правды; ра́дуйся,
помра́чителю неправды́.
- Ра́дуйся, яко тобою неповиннии
избавлени от мечá; ра́дуйся, яко тобою
наслади́шася свѣта́.
- Ра́дуйся, Николае, вели́кий Чудотворче́.

6-С КОНДАК

Аан дойду бүттүүнэ эн албан ааккын тарҕатар, алгыстаах Ньюкуола, алдьархайтан суһаллык быыһааччы: сиригэн да айаннааччылары, муоранан да устааччылары барыларын хара дьайтан харыстаан, эн Тангараҕа үгэр дьонно биир да чаас иһигэр элбэхтик көмөлөһөбүн: Аллилуйа.

6-С ИКОС

Хара балыырга түбэхэн өлөөрү туран эйигин көмөҕө ыгырбыт бойобуодалары өрүһүйэ охсоору, ыраахтааҕы түүлүгэр көстөн кинини куттаабытын, ол дьону тыыппакка босхолоон ытытарыгар модьуйбутун, ол иһин биһиги кинилэрдиин бииргэ махтанан эйиэхэ этэбит:

Үөр-көт, эйигин ис сүрэгиттэн ыгырааччыга көмөлөһөөччү;

үөр-көт, буруйа суоҕу өлөр өлүүттэн өрүһүйээччи.

Үөр-көт, албын холуннарыыттан араначчылааччы; үөр-көт, өһүөннээх сүбэни көтүрээччи.

Үөр-көт, сымыйаны ооҕуй ситиминии үрэйээччи; үөр-көт, кырдыгы албан аатырдааччы.

Үөр-көт, буруйа суоҕу хаайыыттан босхолотооччу;

үөр-көт, өлбүтү да тилиннэрээччи.

Үөр-көт, кырдыгы таһаарааччы; үөр-көт, сымыйаны саралааччы.

Үөр-көт, эн көмөҕүнэн буруйа суохтар кылыстан быһаналлар; үөр-көт, эн көмөҕүнэн сыдыайдаах сырдыгынан дуоһуйаллар.

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онгорооччу.

КОНДАК 7

Хотя́ богоху́льное еретическое отгна́ти зло-
сма́рдіе, міро войстинну благово́нное, та́ин-
ственное яви́лся еси́, Нико́лае: лю́ди мирей́ския
упа́сл еси́ и весь мир своимъ благода́тным міром
испо́лнил еси́. И от нас у́бо богоме́рзкое грехо́в-
ное злосма́рдіе отжени́, да благоприя́тно Бо́гу
вопи́ем: Аллилу́иа.

ИКОС 7

Но́ваго тя Но́я, наста́вника ковче́га спаси́тельногого
разуме́ем, о́тче святы́й Нико́лае, бу́рю всех лю́тых
разгоня́ющаго направле́нием своимъ, тиши́ну же
Божество́ннующаго принося́щаго вопи́ющим тако́ва:я:

Ра́дуйся, обурева́емых ти́хое приста́нище;
ра́дуйся, утопа́ющих изве́стное храни́лище.
Ра́дуйся, пла́вающих посреде́ пучи́н до́брый
ко́рмчий; ра́дуйся, трево́лнения морска́я
уоста́вляющий.

Ра́дуйся, превожде́ние су́щих в ви́хрех;
ра́дуйся, согре́яние су́щих во мра́зех.

Ра́дуйся, сия́ние, ско́рбный мрак
разгоня́ющее; ра́дуйся, свети́ло,
вся концы́ земли́ просвеща́ющее.

Ра́дуйся, от бе́здны грехо́вныя челове́ки
избавля́яй; ра́дуйся, в бе́здну а́дскую сатану́
вверга́яй.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю дерзнове́нно бе́здну
милосе́рдия Бо́жия призыва́ем; ра́дуйся,
я́ко тобо́ю от пото́па гне́ва изба́вльшеся,
мир с Бо́гом обрета́ем.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

7-С КОНДАК

Тангараны холуннарар дьаардаах сымыйа үөрэҕи төрдүттэн эһээри, үтүөкэн сыттаах кистэлэннээх миро арыыта буолан, Ньюкуола, эн Миры дьонун араначчылаабытын, Тангара илгэлээх арыытынан бүтүн аан дойдуну толорбутун. Биһигини эмиэ, Тангараны үөрдэрдии ыллыырбыт туһугар, Кинини хомотор аныыбыт-буруйбут дьаарыттан өрүһүй: Аллилуия.

7-С ИКОС

Эйиэхэ саҥа Нойга, аныы-хара халааныттан быһанар аалбыт куормаһытыгар, Тангара алгыстаах чуумпутун сатылатар сибэтиэй аҕабытыгар Ньюкуолаҕа биһиги манньк ыллыбыт:

Үөр-көт, буурҕаҕа түбэспиттэр чуумпу хомолоро; үөр-көт, ууга түспүттэри быһааччы.

Үөр-көт, муоранан устааччылар эрэллээх куормаһыттара; үөр-көт, бааллырар байҕалы уоскутааччы.

Үөр-көт, ала буркуну тохтотооччу; үөр-көт, тонмуту ириэрээччи.

Үөр-көт, кутурҕантан таһаарар абыраллаах сырдык; үөр-көт, сир бары уһугун сырдатар сулус.

Үөр-көт, аныы-хара чүөмпэтиттэн өрүһүйээччи; үөр-көт, сатананы үтүгэн түгэҕэр түһэрээччи.

Үөр-көт, эн көмөҕүнэн биһиги Тангара аһымалын көрдөһөбүт; үөр-көт, эн көмөҕүнэн уор-кылын халааныттан быһанан, Тангараны кытта эйэлэхэбит.

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онгорооччу.

КОНДАК 8

Стра́нное чу́до является притека́ющим к тебе́, блаже́нне Николае, священна́я тво́я це́рковь: в ней бо и ма́лое моле́ние принося́ще, ве́лиих недúгов прие́млем исцеле́ние, а́ще то́кмо по Бо́зе упова́ние на тя возложим, ве́рно вопию́ще: Аллилу́иа.

ИКОС 8

Весь еси́ всем вои́стинну помо́щник, богоно́се Николае, и собра́л еси́ вку́пе вся прибега́ющия к тебе́, я́ко свободи́тель, пита́тель и врач ско́рый всем земны́м, на похвалу́ всех подви́зая вопи́ти к тебе́ си́це:

**Ра́дуйся, вся́ких исцелéний исто́чнице;
ра́дуйся, лю́те стра́ждущим помо́щнице.**

Ра́дуйся, зарé, сия́ющая в но́щи грехо́вней блужда́ющим; ра́дуйся, росó небото́чная в зно́и трудо́в сýщим.

**Ра́дуйся, подава́яй тре́бующим
благостроéние; ра́дуйся, уготовля́яй
прося́щим изоби́лие.**

Ра́дуйся, мно́гажды проше́ние предва́ряяй; ра́дуйся, ста́рым седи́нам си́лу обновля́яй.

Ра́дуйся, мно́гих заблúдших от пу́ти и́стиннаго обличите́лю; ра́дуйся, та́ин Бо́жих ве́рный служи́телю.

**Ра́дуйся, я́ко тобо́ю за́висть попира́ем;
ра́дуйся, я́ко тобо́ю благона́равное
житиé исправля́ем.**

Ра́дуйся, Николае, ве́ликий Чудотво́рче.

8-С КОНДАК

Алгыстаах Ньюкуола, биһиги эйиэхэ кэлээччилэр сибэтиэй Тангара Дьэитигэр киирэн, сүдү дьиктини көрөбүт: манна кэлэн Тангараҕа эрэлбитин эйиэхэ сүктэрдибит да, кыратык даҕаны көрдөһөн, ыарахан ыарыыбытыттан үтүөрэбит:

Аллилуия.

8-С ИКОС

Тангараны кытта биир буолбут сибэтиэй Ньюкуола, биһиэхэ барыбытыгар дьингээхтик көмөлөһөөччү, эйиэхэ кыһалҕалаах кэлбиттэри барыбытын босхо-лооччу, барыбытын маанылааччы, түргэнник үтүөрдээччи, биһиги бүттүүн холбоһон, эйиэхэ махтанан ыллыбыт:

- Үөр-көт, араас ыарыыттан эмтээччи;
үөр-көт, мунгу-сору көрбүккэ көмөлөһөөччү.
- Үөр-көт, аныы харанга түүнүгэр муммукка
сандаарар саһарҕа; үөр-көт, үлэ оргуйар
үөһүгэр чэбдигирдэр сөрүүн сиик.
- Үөр-көт, көмө эрэйээччигэ үтүөкэн бэрээдэги
олохтооччу; үөр-көт, көрдөһөөччүгэ
дэлэй бэлэҕи бэлэмнээччи.
- Үөр-көт, этиэхпит инниттэн
көмөлөһөөччү; үөр-көт, бүдүгүрэ
кырдыбыты бөһөргөтөөччү.
- Үөр-көт, көнө суолтан туораабыт үгүс
дьонно алҕастарын көрдөрөөччү;
үөр-көт, Тангара сүдү кистэлэни
эрэммит бэриниилээх үлэһитэ.
- Үөр-көт, эн көмөҕүнэн биһиги ордугурҕааһын
дьайын хотобут; үөр-көт, эн көмөҕүнэн
олохпутун сиэрдээхтик олоробут.
- Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онгорооччу.

КОНДАК 9

Всякія утолі болѣзни, великий наш заступниче
Николае, растворяя благодатная врачевания, ула-
ждающая души наша, сердца же веселящая всех
усердно к помощи твоей притекающих, Богу же во-
пиющих: Аллилуиа.

ИКОС 9

Ветія суемудренныя нечестивых видим тобою
посрамленныя, богомудре отче Николае: Ариа
бо хульника, разделяюща Божество, и Савеллиа,
смешающа Святую Троицу, препрел, нас же во
Православии укрепил еси. Сего ради вопием ти
сице:

- Радуйся, щите, защищаяй благочестие;
радуйся, мечу, посещаяй злочестие.
Радуйся, учителю Божественных велений;
радуйся, губителю
богопротивных учений.
Радуйся, лестнице, Богом утверждённая,
ёуже восходим к Небеси; радуйся,
покрове, Богом зданный,
имже покрываются мнози.
Радуйся, немудрых умудривый твоими
словесы; радуйся, ленивых подвигнувый твои-
ми нравами.
Радуйся, светлосте заповедей Божиих
неугасимая; радуйся, луче оправданий
Господних пресветлая.
Радуйся, яко учением твоим сокрушаются ере-
тическа главы; радуйся,
яко тобою вернии
сподобляются славы.
Радуйся, Николае, великий Чудотворче.

9-С КОНДАК

Улуу көмүскэһээччибит Ньюкуола, Тангараны айхаллааччылары, кыһаллан туран эйигиттэн көмө көрдөһөөччүлэри үтүөрдэн, дууһабытын дуоһутан, сүрэхпитин үөрдэн, биһигини бука барыбытын чэгиэн-чэбдик онортор: Аллилуия.

9-С ИКОС

Кыһыл тылларынан кыырбыттары эн саакка киллэрбиккин көрөбүт, Тангара диринг муударанын ылбыт аҕабыт Ньюкуола: Тангараны холуннарбыт, Кини Биир Сомоҕотун араара сатаабыт Арийы итиэн-нэ Сибэтиэй Ытык Үс туһунан өйдөбүлү бутуйбут Савеллийы мөккүспэт онортообутун, оттон биһигини Православиеҕа бөҕөргөппүтүн. Ол иһин биһиги эйиэхэ маннык махтанан ыллыбыт:

**Үөр-көт, Тангараҕа ытыктабыл бөҕө куйаҕа;
үөр-көт, хара дьайы кыдыйар кылыс.**

**Үөр-көт, Тангара ыйыыларын үөрэтээччи;
үөр-көт, Тангараны утарар үөрэҕи самнарааччы.**

**Үөр-көт, Тангара туруорбут кирилизэһэ,
эйигинэн биһиги халлаанга ыттабыт;
үөр-көт, Тангара туппут халын хаххата,
эн элбэх дьону хорҕотоһун.**

**Үөр-көт, үтүө тылгынан мункугу муударай
онгорооччу; үөр-көт, маанылаах майгыгынан
сүрээҕэ суоҕу хамсатааччы.**

**Үөр-көт, Тангара кэриэстэрин өлбөөдүйбэт
сырдыга; үөр-көт, Айыы Тойон кырдыгы
сырдатар чаҕылхай сардангата.**

**Үөр-көт, сымыйа үөрэҕи тарҕатааччылары
эн үөрэххинэн самнараллар;
үөр-көт, эн көмөбүнэн итэҕэйээччилэр
албан аатыраллар.**

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онгорооччу.

КОНДАК 10

Спасти́ хотя́ дѹшу, плоть твою́ дѹхови покорил еси́ воистинну, ѡтче наш Никѡлае: молчаньми бо прѣжде и бореньми с помысли, дея́нню богомыслие приложил еси́, богомыслием же разумъ совершенъ стяжал еси́, имже дерзновѣнно с Богомъ и Ангелы бесѣдовал еси́, всегда́ вопия́: Аллилу́иа.

ИКОС 10

Стена́ еси́ похваля́ющим, преблаженне, чудеса́ тво́я и всемъ к заступлѣнью тво́ему прибѣга́ющим; тѣмже и нас, в добродѣтели убогихъ, от нищеты́, напа́сти, недѹгов и нуждъ различныхъ свободѣдай, вопи́ющихъ ти с любѡвлю такѡва́я:

Ра́дуйся, от убо́жества вѣчнаго изыма́яй;
ра́дуйся, бога́тство нетлѣнное подава́яй.
Ра́дуйся, бра́шно неги́блущее а́лчущимъ
пра́вды; ра́дуйся,
пити́е неисчерпа́емое жа́ждущимъ жи́зни.
Ра́дуйся, от мятѣжа и бра́ни соблюда́яй;
ра́дуйся, от уз и пленѣния свобѡдѣа́яй.
Ра́дуйся, пресла́вный в беда́хъ заступниче;
ра́дуйся, превели́кий
в напа́стехъ зашѣтниче.
Ра́дуйся, мно́гихъ от поги́бели исхитивы́й;
ра́дуйся, безчи́сленныхъ
невреждѣнно сохра́нивы́й.
Ра́дуйся, я́ко тобою́ лю́тыя
смѣрти грѣшнии избега́ютъ;
ра́дуйся, я́ко тобою́ жизньъ
вѣчную ка́ющиися получа́ютъ.
Ра́дуйся, Никѡлае, вели́кий Чудотворче.

10-С КОНДАК

Дууһаң быыһаныан баҕаран, экин-хаангын Тангара Тыыныгар дьиннээхтик бас бэриннэрбитин, аҕалаатар аҕабыт Ньюкуола: саната-инэтэ суох сылдьан, өйгүн-санааҕын барытын Тангараҕа туһаайан, аһыыга угууар санаалары утары охсуһарын, олоҕун тухары Тангараны өйгүттэн араарбакка, энкилэ суох үтүө өйдөммүтүн, онон Тангараны уонна Аанһаллары кытта хорсундук кэпсэтэрин, мэлдьи ыллырын: Аллилуия.

10-С ИКОС

Алгыстаах сибэтиэйбит, эн дьикти дьайыыгын ылынар, эйигиттэн көмө көрдөһөр дьонго барытыгар эрэнэр эрэллэрэ буолаҕын, онон биһигини да, мөкү быһыылаахтары, араас кыһалҕаттан, ыарыыттан-сүтүүттэн, алдьархайтан өрүһү итиэннэ эйиэхэ таптыыр сүрэхпититтэн ыллыырбытыгар көмөлөс:

**Үөр-көт, өй-санаа тутайыытыттан быыһааччы;
үөр-көт, бараммат баайы биэрээччи.**

**Үөр-көт, кырдыкка аччыктаабытты
тардыһааччылар аһылыктара; үөр-көт, олоххо
утаппытты умсугуйааччылар утахтара.**

**Үөр-көт, өрө турууну, айдааны тохтотооччу;
үөр-көт, хараҥа хаайыыттан, билиэнтэн
босхолооччу.**

**Үөр-көт, аан алдьархайтан таһаарар албан
ааттаах арангаччы; үөр-көт, хара
дьайтан улуу көмүскээччи.**

**Үөр-көт, үтүмэн үгүстэри өлүүттэн өрүһүэйэччи;
үөр-көт, аата-ахса биллибэт дьону
быыһаан ылааччы.**

**Үөр-көт, эн көмөҕүнэн аһыылаахтар былаҕайтан
быыһаналлар; үөр-көт, эн көмөҕүнэн көнө
суолга үктэнэн, бараммат олоххо тиксэллэр.**

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онорооччу.

КОНДАК 11

Пѣние Пресвятѣй Трѳице пѣче иныхъ принѣсл еси, преблаженне Никѳлае, умѳм, слѳвом и дѣлом: многимъ бо испытаниемъ правѳверная повелѣния уяснилъ еси, верѳю, надѣждою и любѳвию наставляя насъ в Трѳице Единому Бѳгу воспевати: Аллилуиа.

ИКОС 11

Светозѳрную лучѳ во мѳраце жития сѳщим неугасимую, видимъ тя, Бѳгомъ избранне ѳтче Никѳлае: с невещественнымиъ бо ѳнгельскимиъ свѣты бесѣдуеша о несозданномъ Трѳическомъ Свѣте, верныхъ же дѳши просвещѳаеша, вопиющихъ ти таковаѳ:

Рѳдуйся, озарѣние Трисѳлнечнаго Свѣта;
рѳдуйся, деннице Незаходимаго Сѳлнца.

Рѳдуйся, свещѣ, Божественнымъ пламенемъ
возжѣнная;

рѳдуйся, яко угасилъ еси
бесѳвский пламень нечѣстия.

Рѳдуйся, свѣтлое правѳверия проповѣдание; рѳ-
дуйся, доброзѳчное
свѣта евангельскаго сияние.

Рѳдуйся, молние, ереси пожигающая;
рѳдуйся, грѳме, устрашающий
соблазняющий.

Рѳдуйся, истиннаго начителю рѳзума;
рѳдуйся, таинственнаго изъяснителю ума.

Рѳдуйся, яко тобою попрася поклонѣние тѳвари;
рѳдуйся, яко тобою

научихомся поклонѳтися Творцѳ в Трѳице.

Рѳдуйся, Никѳлае, великий Чудотѳрче.

11-С КОНДАК

Сибэтиэй Ытык Үскэ эн кимнээбэр да өрө көтөбүллэн ыллаабытын, алгыстаах Ньюкуола, өйгүнэн-санаабынан, тылгынан-өскүнэн, бары дьыалаабынан Киниэхэ туһалаабытын: көнө итэҕэли туруорсан, Тангара ыйыыларынан быһааран, итэҕэлгинэн, эрэлгинэн, тапталгынан биһигини өйдөтөн, эн Биир Сомоҕо Ытык Үс Тангараны айхаллатабын: Аллилуйа.

11-С ИКОС

Тангара талыылааҕа, тапталлаах аҕабыт Ньюкуола, биһиги бу олох харанатыгар өлбөөдүйбэт сардананы эйигин көрөбүт: айыллыбатах Ытык Үс Сырдыгын туһунан эн сырдык аанньаллары кытта сэхэргэһэбин, итэҕэйээччилэр, эрэллээхтэр эйиэхэ маннык ыллааччылар дууһаларын сырдатабын:

Үөр-көт, Үс Үрүн Күн сыдыаайа;

үөр-көт, киирбэт күн сарданата.

Үөр-көт, Тангара төлөнүттэн умайбыт чүмэчи;

үөр-көт, абааһы төлөнүн умуруорааччы.

Үөр-көт, көнө үөрэҕи тарҕатааччы;

үөр-көт, Үөрүүлээх Илдьит

сандаархай сырдыга.

Үөр-көт, сымыйа үөрэҕи уматар чаҕылҕан;

үөр-көт, аныыга уккуйааччылары

чаҕытар сүллэр этин.

Үөр-көт, чөл өйгө-санааҕа үөрэтээччи;

үөр-көт, кистэлэн муудараны биллэрээччи.

Үөр-көт, эн көмөбүнэн эмэгэттэри

сууһараллар; үөр-көт, эн көмөбүнэн Ытык

Үс Тангараҕа сүгүрүйэ үөрэнэллэр.

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дьиктини Онгорооччу.

КОНДАК 12

Благодать, данную ти от Бóга, сведущи, радуя-
щися твою память празднуем по долгу, преславный
óтче Никóлае, и к чóднему заступлению твоёмú все-
душно притекаем; преславных же твоих деяний,
яко песка морскаго и множества звéзднаго изчести
не могуще, недоумением объяти бývше, вопиём к
Бóгу: Аллилуиа.

ИКОС 12

Поюще твоя чудеса, восхваляем тя, всехвальне Ни-
кóлае: в тебе бо Бог в Трóице прославляемый дивно
прославися. Но áще и попремно́гу составленныя от
души псалмы и пёсны приносим ти, Чудотворче свя-
тый, ничтóже творим равно дарованию чудес твоих,
имже удивляющися, вопиём к тебе таковая:

Ра́дуйся, Царя́ царствующих и Гóспода
господствующих служителю; ра́дуйся,
служителей Его́ небесных сожителю.

Ра́дуйся, людем вёрным поможение; ра́дуйся,
рода христианскаго возвышение.

Ра́дуйся, победы тезоименитый; ра́дуйся, вен-
ценосче нарочитый.

Ра́дуйся, всех добродетелей зеркало; ра́дуйся,
всех притекающих к тебе крепкое забрало.

Ра́дуйся, по Бóзе и Богородице, все наше упова-
ние; ра́дуйся, телес наших здравие и душ спа-
сение.

Ра́дуйся, яко тобою от вéчныя смёрти сво-
бождаемся; ра́дуйся, яко тобою безконечныя
жизни сподобляемся.

Ра́дуйся, Никóлае, великий Чудотворче.

12-С КОНДАК

Албан ааттаах аҕабыт Ньюкуола, биһиги Тангара эйиэхэ биэрбит илгэлээх үтүөтүн билэн, эйигин кэриэстиир ытык иэстээхпит: эн дыкти көмөбүн ис дууһабытыттан кэтэһэн, муора кумаҕыны, халлаан сулуһунуу үгүс үтүө дьайыыгыҥ сөбөн-махтайан, Айыы Тангараны айхаллыбыт: Аллилуия.

12-С ИКОС

Эн онгорор дыкти суолларгыҥ биһиги ырыанан айхаллыбыт, албан ааттаах, уһун сурахтаах Ньюкуола, эн Ытык Үс Тангараны албан аатырдыбытыҥ. Сөбүмэр дыктини онгорор сибэтиэй, биһиги эйиэхэ ис дууһабытыттан айыллыбыт үгүс псалому, ырыаны-тойугу анааммыт, эн биһиэхэ онгорор бары үтүөбүн сөбөн, эйиэхэ манньк ыллыбыт:

**Үөр-көт, ыраахтааҕылар Ыраахтааҕыларыҥ,
тойоттор Тойоннорун үлэһитэ;
үөр-көт, Тангара халлааннааҕы үлэһиттэриҥ
кытта бииргэ олорооччу.**

**Үөр-көт, эрэллээх дьонго көмөлөһөөччү;
үөр-көт, бары христианнары үрдэтээччи.**

**Үөр-көт, кыайыы аатынан ааттанааччы;
үөр-көт, үрдүк мэнньиэскэ тиксээччи.**

**Үөр-көт, үтүө сигили кэрэ көстүүтэ; үөр-көт,
бары эйиэхэ кэлээччилэр бигэ кириэппэстэрэ.**

**Үөр-көт, Тангара уонна Боҕуруодьусса
кэннэ эрэнэр эрэлбит; үөр-көт, эн
көмөбүнэн биһиги эппит-хааммыт
чэбдигирэр, дууһабыт быыһанар.**

**Үөр-көт, эн көмөбүнэн биһиги өлүү
кытаҕаһыттан төлө көтөбүт;
үөр-көт, эн көмөбүнэн бараммат
олоххо тиксэбит.**

Үөр-көт, Ньюкуола, улуу Дыктини Онорооччу.

КОНДАК 13

О пресвяты́й и пречу́дный о́тче Нико́лае, утеше́ние всех скорбя́щих, ны́нешнее на́ше приими́ приноше́ние и от ге́енны изба́вители́ нам Го́спода умоли́, богоприятным Твои́м ходата́йством, да с тобо́ю воспева́ем: Аллилу́иа.

Сей кондак читается трижды, затем икос 1: Ангела образом... и кондак 1: Возбранный Чудотворче...

МОЛИТВЫ

**О всесвяты́й Нико́лае, уго́днице преизря́дный Го́сподень, тёплый наш засту́пниче и вездé в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ мне, грешному и уны́лому, в настоящем сем жити́и, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреших от ю́ности моея́, во всем жити́и моём, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Сodéтеля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославляю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твоё ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.**

13-С КОНДАК

Оо, сибэтиэйтэн сибэтиэй, эриэккэстэн эриэккэс аҕабыт Ньюкуола, бары кыһалҕалааҕы уоскутааччы, биһиги билигин эйиэхэ аҕалбыппытын барытын ылынан, биһигини үтүгэн түгэҥин уотугар түбэһин-нэрбэтин туһугар, Айыы Тойонтон Кини санаатын иһинэн көрдөс, оччоҕо биһиги эйигин кытта бииргэ ыллахпыт: Аллилуия.

Бу кондак үстэ хатыланар, онтон 1-ы икоһы уонна 1-ы кондагы ааҕыллар.

СИБЭТИЭЙ НЬУКУОЛАТТАН КӨРДӨҮҮ

**Оо, сибэтиэйтэн сибэтиэй Ньюкуола, Айыы Тойонно үһүлүччү таптаппыт көмүскэтээччибит, ханна баҕарар бары ыарахан түгэнгэ биһиэхэ түргэнник көмөҕө кэлээччибит! Миэхэ аньыылаахха, сүөм түспүккэ олохпор көмөлөс; Айыы Тойон Таңараны ааттаһан, мин эдэр оҕо сааспыттан билингэ диэри олоҕум тухары бары дьыалабынан, тылбынан-өспүнэн, өйбүнэн-санаабынан барытынан оҥорбут аньыбын-харабын соттор; олоҕум түмүктэнэр, дууһам тахсар түгэнигэр мунҥа-таңа ыларбатым курдук, миэхэ аньыылаахха көмөлөс; баары барытын айбыт Айыы Тойон Таңараны ааттаһан, миигин салгынҥа көрсүөхтээх сорбуттан, бүппэт үйэлэргэ түбэһиэхтээх мунмуттан быһыһат; оччоҕо уруйдуом-айхаллыам этэ Аҕаны, Уолу, Сибэтиэй Тыыны уонна эйиэхэ махтаһыам этэ мин туспар үтүө санааҕыттан көрдөспүтүн иһин: билигин да, өрүүтүн да, үйэттэн үйэлэр да тухары.
Аминь.**